



**SEKTOR ZA VAZDUHOPLOVNU BEZBJEDNOST I BEZBJEDNOST LETENJA**

*Odsjek za licence letačkog osoblja*

**TEORIJSKO ISPITIVANJE**

*Za dozvolu: Dozvola privatnog pilota helikoptera*

*Iz predmeta: Navigacija*

*Ime i prezime kandidata:* \_\_\_\_\_

*Ime i prezime kandidata*

*(potpis)*

*Datum testiranja:* **22.05.2025**

*Mjesto testiranja:*

*Ukupan broj pitanja:* **43**

*Broj tačnih odgovora:* \_\_\_\_\_

*Rezultat testiranja:* \_\_\_\_\_

*( % )*

*(opisno)*

*Broj protokola:* \_\_\_\_\_

*Broj protokola*

*Ovlašćeni ispitičač:* \_\_\_\_\_

*(potpis)*

*Mjesto:*

*Datum:* 22.05.2025

*Predmet:* Navigacija

*Dozvola:* PPL (H)

### **Opšta pravila tokom izrade testa:**

1. *Ovaj ispitni test provodi se po principu ponuđenih odgovora bez prava korišćenja literature tokom pisanja testa.*
2. *Lice koje provodi testiranje, dužno je utvrditi identitet kandidata na ispitu na osnovu identifikacionog dokumenta koji posjeduje kandidat.*
3. *Ukupno vrijeme izrade testa je definisano na prvoj stranici testa, a kandidat je dužan, u predviđena polja, upisati vrijeme početka izrade testa i vrijeme završetka izrade testa.*
4. *Na ponuđeno pitanje postoji samo jedan tačan odgovor.*
5. *Lice koje je odgovorno za organizaciju testiranja, dužno je da upozna kandidata sa principom izrade testa.*
6. *Obaveza svakog kandidata je da izvrši ovjeru svojim parafom svaku stranu testa i da uredno popuni osnovne podatke koji se traže na testu.*
7. *Ukoliko se prilikom izrade testa izabere odgovor koji za koji se smatra da nije tačan, kandidat je dužan da pogrešan odgovor precrta sa znakom "X", a zaokruži tačan odgovor i kraj njega stavi svoj paraf koji odgovara parafu kojim je ovjerio stranicu iz tačke 6 ovog uputstva.*
8. *Kandidat je obavezan svu propratnu dokumentaciju (literaturu) neophodnu za izradu testa postaviti na radnu površinu za izradu testa, kako bi se lica koja provode testiranje mogla uputiti u sadržaj literature te je odobrili za izradu testa.*
9. *Tokom izrade testa nije dozvoljena komunikacija lica koje radi test sa drugim licima koja se nalaze u prostoriji u kojoj se izrađuje test, osim sa licem koji provodi test u cilju pojašnjenja ili objašnjenja pitanja.*
10. *Tokom izrade testa nije dozvoljena upotreba sredstava bežične komunikacije kao i drugih tehničkih sredstava (foto aparati, kamere, ...).*
11. *Tokom izrade testa nije dozvoljeno voditi zabilješke o testu.*
12. *Prolaznost kandidata na testu, zasnovana je na rezultatu 75% i više tačnih odgovora.*

*Ime i prezime kandidata:*

*Ime i prezime kandidata*

*(potpis)*

---

**Kandidat: Ime i prezime kandidata**

**Datum ispita: 22.05.2025**

---

**Predmet: Navigacija**

**Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43**

1. Ortodroma je najkraće rastojanje između bilo koje dvije tačke na Zemljinoj površini i:
  - a) siječe meridijane pod istim uglovima
  - b) siječe meridijane pod različitim uglovima
  
2. Približno koliko iznosi obim Zemlje po ekvatoru?
  - a) 24.000 km (oko 13.000 NM)
  - b) 21.600 NM (oko 40.000 km)
  - c) 15.000 SM (oko 24.000 km)
  - d) 40.000 NM (oko 74.000 km)
  
3. "Mali krug" na zemljinoj površini je svaki:
  - a) krug čiji se centar ne poklapa sa centrom Zemlje
  - b) ekvator
  - c) meridijan
  - d) krug čiji centar prolazi kroz centar Zemlje
  
4. Kroz dvije tačke na zemljinoj površini (osim u slučaju da se nalaze na dijametralno suprotnim pozicijama na Zemlji) prolazi:
  - a) četiri "velika kruga"
  - b) bezbroj velikih krugova
  - c) samo jedan "veliki krug"
  - d) samo jedan "mali krug"

---

**Kandidat: Ime i prezime kandidata**

**Datum ispita: 22.05.2025**

---

**Predmet: Navigacija**

**Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43**

5. Koliko iznosi geografska širina tačke B koja leži 240 NM sjeverno od tačke A (geografska širina tačke A je  $42^{\circ}33'00''$  N)?
  - a)  $38^{\circ} 33' 00''$  N
  - b)  $46^{\circ} 33' 00''$  N
  - c)  $44^{\circ} 33' 00''$  N
  - d)  $42^{\circ} 37' 00''$  N
6. Geografska dužina neke tačke je ugaona udaljenost od :
  - a) početnog meridijana do meridijana te tačke (prema istoku ili zapadu)
  - b) ekvatora do paralele te tačke
  - c) ekvatora prema polovima
  - d) nultog meridijana, mjerena prema sjeveru ili jugu
7. Ispravno napisana geografska širina neke tačke je:
  - a)  $004^{\circ}14' 20''$  E
  - b) sva tri odgovora su tačna
  - c)  $89^{\circ} 59' 59''$  S
  - d)  $91^{\circ} 01' 01''$  N
8. Rastojanje između 10. i 11. stepena geografske širine (mjereno po meridijanu) iznosi:
  - a) 111 NM
  - b) 60 SM
  - c) 60 km
  - d) 60 NM

---

**Kandidat: Ime i prezime kandidata**

**Datum ispita: 22.05.2025**

---

**Predmet: Navigacija**

**Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43**

9. Korigovano vrijeme dolaska na neku tačku upisuje se:
- a) u pripremi leta
  - b) u toku samog leta
  - c) po završetku leta
10. Izohipse su od pomoći pri vođenju vizuelne orijentacije jer ukazuju na:
- a) oblik i visinu reljefa
  - b) mesta različite magnetne deklinacije
  - c) raspored pritiska u atmosferi
11. Linije na karti koje povezuju mjesta iste nadmorske visine nazivaju se:
- a) izogone
  - b) izohipse
  - c) izobare
  - d) izoterme
12. Po osnovnim karakteristikama za uočavanje, orientire dijelimo na:
- a) opšte i posebne
  - b) redovne i specijalne
  - c) redovne i specijalne
  - d) tačkaste, linjske i površinske
13. Ako se magnetni kompas premjesti iz jednog vazduhoplova u drugi, devijacija kompasa će:
- a) ostati ista
  - b) se razlikovati za određenu veličinu koja se unaprijed ne može odrediti  
(biće poznata nakon kompenzacije kompasa)
-

---

**Kandidat: Ime i prezime kandidata**

**Datum ispita: 22.05.2025**

---

**Predmet: Navigacija**

**Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43**

14. U formuli za računanje magnetnog ugla (MU) iz datog pravog ugla (PU), zapadna deklinacija se:
  - a) dijeli sa PU
  - b) množi sa vrijednošću PU
  - c) oduzima od vrijednosti PU
  - d) sabira (dodaje) na vrijednost PU
  
15. Greška ubrzanja (usporenja) kod magnetnog kompasa se ne javlja prilikom ubrzanja (usporenja) u:
  - a) u N i S kursevima
  - b) u E i W kursevima
  
16. Uz magnetni kompas u svakom vazduhoplovu mora postojati tablica odstupanja magnetnog kompasa, to jest podaci o devijaciji kompasa (DK).
  - a) nije tačno, mora postojati samo za IFR letove
  - b) nije tačno, nema potrebe jer je ta greška već predstavljena na navigacijskoj karti (MD)
  - c) tačno
  
17. Greška zaokreta kod magnetnog kompasa se ne javlja pri zaokretima:
  - a) u N i S kursevima
  - b) koji su koordinirani (kuglica u centru)
  - c) u E i W kursevima

---

**Kandidat: Ime i prezime kandidata**

**Datum ispita: 22.05.2025**

---

**Predmet: Navigacija**

**Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43**

18. Dužinu ili visinu u stopama (ft) brzo i približno pretvaramo u dužinu u metrima (m) pomoću formule:
- a)  $(ft \times 3) + 10\%$
  - b)  $(ft / 3) - 10\%$
  - c)  $(metri / 10) \times 3$
  - d)  $(metri \times 3) / 10$
19. Na karti smo očitali visinu prepreke od 270 metara. Koja je to najmanja visina u stopama (ft), na kojoj smijemo da letimo iznad prepreke, a da imamo nadvišenje prepreke za 1.000 ft?
- a) 1.900 ft
  - b) 2.000 ft
  - c) 2.200 ft
  - d) 1.700 ft
20. Brzina od 180 km/h predstavlja:
- a) 45 m/s
  - b) 50 m/s
  - c) 55 m/s
  - d) 60 m/s
21. Brzina od 52 kts predstavlja:
- a) 24 m/s
  - b) 14 m/s
  - c) 104 m/s
  - d) 27 m/s

---

**Kandidat: Ime i prezime kandidata**

**Datum ispita: 22.05.2025**

---

**Predmet: Navigacija**

**Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43**

22. Vazduhoplov bi u uslovima bez vjetra preletio rastojanje od 120 km za 2 sata i 40 minuta, a stvarno je letio 3 sata i 05 minuta. Koliko iznosi uzdužna komponenta vjetra na ruti?
- a) 16 km/h u čelo
  - b) 16 kt u leđa
  - c) 6 kt u leđa
  - d) 6 km/h u čelo
23. Koliko približno kilometara iznosi 70 nautičkih milja?
- a) 122 km
  - b) 135 km
  - c) 140 km
  - d) 130 km
24. Dužina od 1 nautičke milje je:
- a) 1.432 metra
  - b) 1.111 metara
  - c) 1.852 metra
  - d) 1.609 metara
25. Ako je rastojanje između dvije tačke 240 NM, a vrijeme potrebno za prelet tog rastojanja 58 minuta, kolika je brzina aviona u uslovima bez vjetra (GS)?
- a) 239 kt
  - b) 232 kt
  - c) 248 kt
  - d) 230 kt

---

**Kandidat: Ime i prezime kandidata**

**Datum ispita: 22.05.2025**

---

**Predmet: Navigacija**

**Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43**

26. Koliko funti iznosi 100 kilograma?

- a) 180 lb
- b) 45,3 lb
- c) 220 lb
- d) 200 lb

27. Vidi Prilog 1. Koja je udaljenost na etapi od tačke A do tačke B?

- a) 32 NM
- b) 59 NM
- c) 22 NM
- d) 17 NM

28. Vidi Prilog 1. Koji aerodrom (F i/ili G) ima asfaltnu pistu?

- a) nijedan
- b) oba aerodroma
- c) aerodrom G
- d) aerodrom F

29. Vidi Prilog 1. Šta se nalazi 12 km NW od sela čije su koordinate  $44^{\circ}47'20''N$   $018^{\circ}54'30''E$ ?

- a) Srebrenik
- b) Brčko
- c) Čelić
- d) Tuzla

---

**Kandidat: Ime i prezime kandidata** **Datum ispita: 22.05.2025**

---

**Predmet: Navigacija** **Dozvola: PPL (H)** **Broj pitanja: 43**

30. Vidi Prilog 1. Šta je označeno slovom K?
- a) planina Ozren
  - b) CTR
  - c) ograničena (uslovno zabranjena) zona
  - d) CTA
31. Vidi Prilog 1. Od tačke C do tačke D letite sa TAS 185 km/h. Ako je prognozirani vjetar 090/15 kt, uzimajući u obzir ugao zanosa, u kojem magnetnom kursu (MK) ćete letjeti da biste letjeli po ZLP?
- a)  $005^\circ$
  - b)  $167^\circ$
  - c)  $189^\circ$
  - d)  $185^\circ$
32. Vidi Prilog 2. Koja oznaka u trouglu vjetra označava devijaciju kompasa (DK)?
- a) oznaka 9
  - b) oznaka 1
  - c) oznaka 10
  - d) oznaka 2
33. Leteći u kursu  $300^\circ$ , poslije pređenih 15 km ustanovljeno je bočno skretanje od 1,5 km u lijevu stranu. Kojim kursem treba letjeti nakon povratka na zadalu liniju puta da bi parirali vjetar?
- a)  $293^\circ$
  - b)  $306^\circ$
  - c)  $298^\circ$
  - d)  $296^\circ$

---

**Kandidat: Ime i prezime kandidata**

**Datum ispita: 22.05.2025**

---

**Predmet: Navigacija**

**Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43**

34. Vidi Prilog 2. Koja oznaka u trouglu vjetra označava pravi putni ugao (PPU)?

- a) oznaka 1
- b) oznaka 4
- c) oznaka 2
- d) oznaka 3

35. Koordinirano univerzalno vrijeme (UTC) je:

- a) lokalno vrijeme
- b) isto što i X-zonsko vrijeme
- c) srednjoevropsko vrijeme
- d) vrijeme na geografskoj dužini "0" (na nultom meridijanu)

36. Vazduhoplov se nalazi iznad Tuzle i leti tačno prema jugu. Vrijeme je 12:00 UTC. Sunce je tada:

- a) lijevo od nosa vazduhoplova
- b) desno od nosa vazduhoplova
- c) tačno iznad nosa (na jugu)

37. Zemlja rotira:

- a) oko svoje ose, u smjeru od zapada prema istoku
- b) oko nultog meridijana
- c) oko svoje ose u smjeru od istoka prema zapadu
- d) oko tzv. Sunčevog povratnika

---

**Kandidat: Ime i prezime kandidata** **Datum ispita: 22.05.2025**

---

**Predmet: Navigacija** **Dozvola: PPL (H)** **Broj pitanja: 43**

38. Vrijeme 13:00 po srednjoevropskom zimskom vremenu (FIR Sarajevo) je:

- a) 11:00 UTC
- b) 01:00 UTC
- c) 12:00 UTC
- d) 14:00 UTC

39. Kao i za sve druge navigacijske uređaje (VOR, ADF itd), tako i za GPS važi pravilo da preciznost GPS-a u velikoj mjeri zavisi od udaljenosti izabrane tačke (ograničen domet).

- a) nije tačno
- b) tačno

40. Vidi Prilog 3. Koja slika ADF-a prikazuje let KA stanici sa desnim bočnim vjetrom?

- a) slika C
- b) slika A
- c) slika B
- d) slika D

41. U slučaju opasnosti, na transponderu možemo postaviti:

- a) 7000
- b) 7800
- c) 7300
- d) 7700

---

**Kandidat: Ime i prezime kandidata**

**Datum ispita: 22.05.2025**

---

**Predmet: Navigacija**

**Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43**

42. Vidi Prilog 4. U magnetnom kursu  $035^\circ$  i sa situacijom prikazanoj na ADF "I", magnetni smjer KA stanici je?

- a)  $215^\circ$
- b)  $035^\circ$
- c)  $180^\circ$
- d)  $315^\circ$

43. Vidi Prilog 5. Koji avion(i) odgovara(ju) VOR indikatoru "V"?

- a) samo avion 2
- b) avioni 5 i 8
- c) samo avion 6

---

**Kandidat: Ime i prezime kandidata** **Datum ispita:** **22.05.2025**

---

**Predmet: Navigacija** **Dozvola:** **PPL (H)** **Broj pitanja:** **43**

**Tačni odgovori:**

<b>01 - B</b>	<b>02 - B</b>	<b>03 - A</b>	<b>04 - C</b>	<b>05 - B</b>	<b>06 - A</b>	<b>07 - C</b>
<b>08 - D</b>	<b>09 - B</b>	<b>10 - A</b>	<b>11 - B</b>	<b>12 - D</b>	<b>13 - B</b>	<b>14 - D</b>
<b>15 - A</b>	<b>16 - C</b>	<b>17 - C</b>	<b>18 - B</b>	<b>19 - A</b>	<b>20 - B</b>	<b>21 - D</b>
<b>22 - D</b>	<b>23 - D</b>	<b>24 - C</b>	<b>25 - C</b>	<b>26 - C</b>	<b>27 - C</b>	<b>28 - D</b>
<b>29 - B</b>	<b>30 - C</b>	<b>31 - B</b>	<b>32 - C</b>	<b>33 - B</b>	<b>34 - B</b>	<b>35 - D</b>
<b>36 - B</b>	<b>37 - A</b>	<b>38 - C</b>	<b>39 - A</b>	<b>40 - D</b>	<b>41 - D</b>	<b>42 - B</b>
<b>43 - A</b>						

**Korišteni aneksi (slike):**

*Navigacija -Prilog 1 za redni broj pitanja 27 (Broj pitanja u bazi: 174).*

*Navigacija -Prilog 1 za redni broj pitanja 28 (Broj pitanja u bazi: 168).*

*Navigacija -Prilog 1 za redni broj pitanja 29 (Broj pitanja u bazi: 162).*

*Navigacija -Prilog 1 za redni broj pitanja 30 (Broj pitanja u bazi: 170).*

*Navigacija -Prilog 1 za redni broj pitanja 31 (Broj pitanja u bazi: 184).*

*Navigacija -Prilog 2 za redni broj pitanja 32 (Broj pitanja u bazi: 202).*

*Navigacija -Prilog 2 za redni broj pitanja 34 (Broj pitanja u bazi: 196).*

*Navigacija -Prilog 3 za redni broj pitanja 40 (Broj pitanja u bazi: 243).*

*Navigacija -Prilog 4 za redni broj pitanja 42 (Broj pitanja u bazi: 246).*

*Navigacija -Prilog 5 za redni broj pitanja 43 (Broj pitanja u bazi: 257).*

---

**Kandidat: Ime i prezime kandidata**

**Datum ispita: 22.05.2025**

---

**Predmet: Navigacija**

**Dozvola: PPL (H) Broj pitanja: 43**

**REZULTATI TESTA:**

<b>Naziv testa:</b>	<i>Broj tačnih odgovora / Ukupan broj pitanja</i>	<i>Procentualni uspjeh na testu</i>
<b>Navigacija</b>	<hr/> <p style="text-align: center; margin: 0;">/ 43</p>	<hr/> <p style="text-align: center; margin: 0;">%</p>
<b>Opšti uspjeh na testu:</b>	<b>POLOŽIO</b>	<b>NIJE POLOŽIO</b>

<b>Ime i prezime lica prisutnog pri testiranju:</b>	
<b>Potpis lica prisutnog pri testiranju:</b>	<hr/>